

## Afetɔ, wò 'menuveve gã

traduit de « Seigneur ! Ta grâce illimitée »

$\text{♩} = 80$   
*p*

1. A - fe - tɔ, wò 'me - nu - ve -  
2. Ē, wò lɔ - lɔ, si me - trɔ -  
3. Aa, ne dee nye - - ŋku - wo a -

*p*

ve gã, Si dza, 'ye wo - vi - vi nam  
na o Di - na be nye dzi gbɔ - dzɔ  
te ŋu 'Nɔ yle - ti - vi sia kpɔm ɖaa

la Wɔ - na be nye lu - vɔ kpɔa dzi - dzɔ  
la Na - dzɔ dzi le e - fe dzɔ - gbe - nyui  
la, Ne dee ma - kpɔ wò dɔ - me - fa - fa

*mf*

Ye - sia - yi, si me - ɖoa ŋku wò !  
Fe ke - klē vi - vi la ŋu ɖaa.  
F'a - tsyɔ̃ - ɖɔ - ɖɔ - wo ka - tã la,

4. Ekema nye luvò hã anya  
 Alesi wòalĩ wò vevie,  
 'Ye woàkpò tsitsiqedzi blibo  
 'Labe adzesi wò nyuie wu.
5. Ke ne 'va 'me be 'lilikpoa ɔe  
 Va ɣla wò nyonyo la ɔem la,  
 Xolĩ nyui, wò keklẽ negadzé  
 L'ahom megbe abe tsã 'ne.
6. Nubu megaklãm tso ɲuwò o ;  
 Ne ny'afowo gatra mɔ la,  
 Nye Ðela, fiam alesi mawo  
 Agatrɔ va gbɔwò kaba.
7. Nà be madzesi wò ɲuifafa,  
 Wò lolĩ f'asixoxo keɲ ;  
 Nà nye mɔkpɔkpò nava 'me nam,  
 'Ye nakom yi wò xoxonu.